



## **EXAMINATIONS AND ASSESSMENT CHIEF DIRECTORATE**

Home of Examinations and Assessment, Zone 6, Zwelitsha, 5600

REPUBLIC OF SOUTH AFRICA, Website: [www.ecdoe.gov.za](http://www.ecdoe.gov.za)

## **2022 NSC CHIEF MARKER'S REPORT**

<b>SUBJECT</b>	<b>SESOTHO HL</b>	
<b>PAPER</b>	<b>3</b>	
<b>DURATION OF PAPER:</b>	<b>3 Hours</b>	
<b>PROVINCE</b>	<b>EASTERN CAPE</b>	
<b>DATES OF MARKING</b>	<b>NOVEMBER/ DECEMBER 2022</b>	

### **SECTION 1: (General overview of Learner Performance in the question paper as a whole)**

Ka kakaretso dinehelano tsa bahlahlobuwa e bile tse kgotsofatsang.

KAROLO YA A- Meqoqo

Bahlahlobuwa ba kgotsofaditse dinehelano tsa bona tsa meqoqoq, le ha ho le jwalo kgaello ya tlotswe e nte e bonala.

KAROLO YA B- Ditema tsa kgokahano

Nehelano ya ditema ha e ntle haholo ho bahlahlobuwa ba entseng kgetho e nepahetseng . Ba sebeditseng hantle haholo ke ba kgethileng piusano le puo. Kgaello e bonahala e le matla ho ditema tsa kgokahano tse jwalo ka IMAILI, tekolokakaretso le atikele.

### **SECTION 2: Comment on candidates' performance in individual questions (It is expected that a comment will be provided for each question).**

#### **QUESTION 1**

**(a) General comment on the performance of learners in the specific questions.  
Was the questions well answered or poorly answered?**

MEQOQO:

**1.1** Ka se ke ka bo hlotha bosuing boo!

Ke bahlahlobuwa ba ka bang 30% ba arabileng moqoqo ona, bongata ba bona ba arabile hantle haholo.

**1.2** Ruri moahisane ke motho wa bohlokwa.

Bahlahlobua ba ka bang 50% ba arabileng moqoqo ona, Moqoqo ona o arabuwe hantle haholo hofeta meqoqo yohle. Bahlahlobuwa ba sebeditse hantle haholo.

**1.3** Ke ne ke re ke a bapala kgathe ke ikenya tsietsing.

Ke bahlahlobua ba ka bang 15% ba arabileng moqoqo ona, le ona bahlahlobuwa ba o arabile hantle haholo.

**1.4** Na leano la mmuso la ho phatlalatsa diphetho tsa ditlhahlobo tsa materiki dikgokahanong tsa setjhaba le thunthetsa ditokelo tsa tsa baithuti?

Ona ke moqoqo wa kgang, mohlahlobuwa o kgetha lehlakore le le leng la taba a

le tshehetse. Ke 1% ya bahlahlobuwa e kgethileng moqoqo ona. Ba arabile hantle ba kgethileng sehlooho se na le ha ba se bangata.

**1.5 Tjhelete ya dithuso ya SASSA e fuwang batho ba sa sebetseng e ka fokotsa hape e ka eketsa mathata setjhabeng.**

Se na ke sehlooho se sa tshehetseng lehlakore, mohlahlobuwa o lebeletswe ho tshehetsa mahlakore a mabedi a taba ka ho lekalekana. Sehlooho se na se kgethuwe ke 1% ya bahlahlobuwa, ba arabile ka tsela e kgotsofatsang.

## **1.6 DITSHWANTSHO.**

Bahlahlobuwa ba fuwe monyetla wa ditshwantsho tse tharo tseo ba kgethang se le seng ho tsona. 2% e kgethile setshwantsho ba bang ba qoqile hantle le ha ba bang ba hlotswa ke ho iqapela sehlooho ho tswa mohopolong wa sehlooho o qholotswang ke setshwantsho.

## **DITEMA TSA KGOKAHANO**

### **2.1 LENGOLO LA SEMMUSO.**

Bahlahlobuwa ba ka etsang 80% ba kgethile lengolo lena ba ngolla Mosuwehlooho wa sekolo ba kopa hore dithuto tsa tlatselso di se tswe bosiu. Boholo bongotse ka nepo le ha bahlotswe ke ho utlwisa hantle seo ba neng ba tshwanelo ho ngola ka sona. Ho ntse ho bonahala bofokodi ba ho se tsebe diaterese tse nepahetseng, haholo aterese ya lapeng. Ba kopanya aterese ya lapeng le ya P.O. BOX

### **2.2 PUO**

Tema ena e ngotswe ke bahlahlobuwa ba ka etsang 30%. Ke e nngwe ya ditema tse kgethuweng haholo ke bahlahlobuwa. Boholo ba bahlahlobuwa ba tseba makgetha a tema ena.

### **2.3 ATEKELE E YANG KORANTENG**

Bahlahlobuwa ba ka bang 5% ba ngotse atikele. Bongata ba bona ba na le kgaello ya seboleho, ba e ngola jwalo ka moqoqo.

### **2.4 PUISANO**

Tema ena e ngotswe ke bahlahlobuwa ba ka etsang 40%. Ke e nngwe ya ditema tse kgethuweng haholo ke bahlahlobuwa. Boholo ba bona ba tseba makgetha a tema ena ya puisano.

### **2.5 IMEILI**

Tema ena e ngotswe ke bahlahlobuwa ba etsang 2% feela, ho bona moo kaofela ba hlotswa ke seboleho sat ema empa dikahare ke tse nepahetseng.

### **2.6 TEKOLOKAKARETSO**

Bahlahlobuwa ba ka bang 2% ba ngotse tekolokakaretso, bongata ba bona bahlotswe ke mofuta ona wa tema ba e ngotse jwalo ka moqoqo.

- (b) Why was some questions poorly answered? Also provide specific examples, indicate common errors committed by learners in this question, and any misconceptions.

#### KAROLO YA - MEQOQO

1.1 Ka se ke ka bohlotha bosiung boo!

Bbahlahlobuwa ba bile le bokgoni ba ho araba moqoqo ona ka tshwanelo. Ba bang ba ngotse meqoqo e me telele haholo e fetang maqephe a mahlano, ba timellwe ke seo ba neng ba ngola ka sona . Ba qella ba lahla moelo wa sehlooho.

1.2. Ruri moahisane ke motho wa bohlokwa.

Bahlahlobuwa ba kgonang ho fihlella matshwao a babatsehang moqoqong ona ke ba omelang ditaba kapa ba buang ka bona le tseo ba di etsetsang moahisane.

1.3 Ke ne ke re ke a bapala athe ke ikenya tsietsing.

Se na sehlooho se nkuwe ke bahlahlobuwa ba utlwisisang mantswe ana – ho ikenya tsietsing. Ba bang bapheta pale feela e sa hlahising tsietsi eo ba ikenyang ho yona.

1.4 Na leano la mmuso la ho phatlalatsa diphetho tsa ditlhahlobo tsa materiki dikgokahanong tsa setjhaba le thunthetsa ditokelo tsa baithuti.

E na ke tema yak gang, ho kgethwa lehlakore le le leng, ho ntse ho le teng methwaela e tshehedseng mahlakore ka bobedi.

1.5 Tjhelete ya SASSA e fuwang batho bas a sebetseng e ka fokotsa hape e ka eketsa mathata setjhabeng.

Kgaello e bonahetse mona e bile ho se tshehetse mahlakore a mabedi ho ya ka taelo ya mofuta ona wa moqoqo.

#### 1.6 **Ditshwantsho.**

Bahlahlobuwa ba ntse ba utlwisiaho nka mofuta wa moqoqo, ho hlokeha feela ho re ba ikwetlise ka ho iketsesa dihlooho tse sa tlo ba kgina.

#### KAROLO YA A – DITEMA TSA KGOKAHANO

2.1 Lengolo la semmuso

Bahlahlobuwa ba bile le bohlotsa mona ke ba sa utlwisisang mantswe a hlahellang potsong - dithuto tsa tlatsetso tse tswang bosiu. Bahlahlobuwa ba nahana hore ke diphetho tsa dihlahlobo tsa mafelong a selemo ba re di se ke tsa ntshuwa bosiu. Bothata ba diaterese e ntse e le mathata. Bahlahlobuwa ba kopanya diaterese tse pedi e leng , ya se le hae le ya poso mohlala:

2467 Leteba street  
P.O. BOX 150  
Maseru  
4000

#### 2.2 Puo

Bahlahlobuwa bas a fumanang matshwao a matle ke ba sa utlwisisang taelo ya hore ba etse puo mabapi le e nng.

#### 2.3 Atikile e yang koranteng

Bahlahlobuwa ba sa fumanang kgato e ntle mona ke bas a tsebang sebopoho sa Atikile, bas a ngolang dihlooho tse hohelang, mabitso le sebaka sa bangodi le nehelano e seng mokgwa wa phiramite

## **2.4 Puisano**

Bahlahlobuwa sa fumanang kgato e ntle mona ke bas a utlwisisang potso hantle, ba bang ha ba ngole mabitso a dibui, ba re NNA – WENA. Ba bang ha ba ngole selelekela pele ba qala puisano.

## **2.5 IMEILI**

Bahlahlobuwa ba na le bothata ba sebopetho, ba e ngola jwalo ka lengolo la semmuso kapa moqoqo.

## **2.6 Tekolokakaretso**

Ho bonahetse phephetso ya kgaello ya sebopetho; sehlooho, sebaka sa mongodi, nako, mohla, jj. Ha ba a sekaseka bottle le bobe ba sebaka seo sa serapa sa diphoofolo.

### **(c) Provide suggestions for improvement in relation to Teaching and Learning MEQOQO:**

- Baithuti ba tshwanelo ho rutwe mefuta yohle ya meqoqo
- Mongolo o nepahetseng wa Sesotho le mopeleto di kwetliswe haholo
- Phapang pakeng tsa moqoqo wa kgang le o sa tshehetseng lehlakore e rutwe
- Baithuti ba rutwe ho manolla sehlooho ho hlokomela ntlhakgolo ya moqoqo
- Bakwetliswe haholo ka ditaelo tseo ba lokelang ho di ela hloko dipotsong
- Bakgothalletswe ho bala masedinyana, ho boha le ho mamela ditaba
- Ho etswe puo ya molomo le dipuisano ka nako tsohle ho kgutlisa boitshepo ba Basotho ba ho bua Sesotho se nepahetseng.

### **DITEMA TSA KGOKAHANO:**

- Baithuti ba rutwe ka ho phethahala ditema tsohle tsa kgokahano
- Ho hatellwe dibopetho tsa ditema ka ho fapano
- Diatikile le diraporoto di rutwe ka ho phethahala
- Sebopetho sa puo se nne se rutwe haholo e le ditlhakiso ho lokisa mongolo
- Baithuti ba kgothalletswe ho sebedisa rejistera e nepahetseng ka nako yohle ho qoba puo e hlohlontshang ditsebe.

### **(d) Describe any other specific observations relating to responses of learners and comments that are useful to teachers, subject advisors, teacher development etc.**

- Pampiri ena ya boraro e se ke ya nkelwa fatshe, ke yona e jereng matshwao a mangata a 100 ha e bapiswa le tse ding dipampiri
- Sebopetho le melawana ya puo di nne di rutwe haholo hobane ntle le tsebo eo mongolo le mopeleto ha di nepahale
- Baithuti ba phela tikolohong e nang le kgahlamelotya dipuo le meetlo e meng, ka hoo ho hlodisana ka puo e hlophisisitsweng ho ka ba molemo
- Bahlahlobi ba kotjwa ho etsa boitjhoro ba dipampiri tsohle tsa Sesotho nako le nako, ho bonahetse kgaello e itseng ya tsebo.
- Ho ketekwa ha matsatsi a nang le botjhaba jwalo ka letsatsi la Morena Moshoeshoe ho ka tsoselletsa lerato la Sesotho le Bosotho ho Basotho.



**basic education**  
Department:  
Basic Education  
**REPUBLIC OF SOUTH AFRICA**

**NATIONAL  
SENIOR CERTIFICATE**

**KEREITI YA 12**

**SESOTHO PUO YA LAPENG (HL)**

**PAMPIRI YA BORARO (P3)**

**PUDUNGWANA 2022**

**MATSHWAO: 100**

**NAKO: Dihora tse 3**

**Pampiri ena e na le maqephe a 5.**



**DITAELO LE DIKELETSO HO MOHLAHLOBUWA**

1. Pampiri ena e arotswe ka DIKAROLO TSE PEDİ:  
 KAROLO YA A: Moqoqo (50)  
 KAROLO YA B: Ditema tsa Kgokahano (2 x 25) (50)
2. Araba potso E LE NNGWE KAROLONG YA A le dipotso TSE PEDİ KAROLONG YA B.
3. Araba dipotso TSOHLE ka puo eo o lekanyetswang ka yona.
4. Qala karolo KA NNGWE leqepheng LE LETJHA.
5. Etsa moralo wa tema e nngwe le e nngwe (ka ho etsa mmapa wa monahano/daekramo/tjhate e bontshang tatelano ya mehopolo kapa lenane la dintlha tseo o tllang ho ngola ka tsona). Ha o qetile ho ngola tema ya hao, e bale hape ho hlaola diphoso. Meralo e hlahiswe QALONG ya tema ka nngwe.
6. Meralo yohle e totobatswe ka tshwanelo hore ke meralo. O eletswa hore o sehe mola ho habahanya meralo, mme o se sehe mola ho habahanya moqoqo kapa tema ya ho qetela e tllang ho tshwauwa.
7. O eletswa ho sebedisa nako ka mokgwa ona:  
 KAROLO YA A: Metsotsos e 100  
 KAROLO YA B: Metsotsos e 80 (2 x 40)
8. Nomora dikarabo tsa hao jwalo ka ha dipotso di nomorilwe pampiring ya dipotso.
9. Sehlooho se se ke sa balellwa e le karolo ya palo ya mantswe.
10. Ngola ka mongolo o makgethe, mme o balehang.




**KAROLO YA A: MOQOQO****POTSO YA 1**

Kgetha seholohlo kapa setshwantsho SE LE SENG ebe o ngola moqoqo wa bolelele ba mantswe a 400 ho isa ho a 450 (dikahare feela). Se lebale ho etsa moralo, o boele o lekole tema ya hao botjha ka ho e hlaola diphoso.

- |     |   |             |
|-----|---|-------------|
| 1.1 | Ka se ke ka bo hlotha bosiusung boo!  | <b>[50]</b> |
| 1.2 | Ruri moahisane ke motho wa bohlokwa.  | <b>[50]</b> |
| 1.3 | Ke ne ke re ke a bapala athe ke ikenya tsietsing.   | <b>[50]</b> |
| 1.4 | Na leano la mmuso la ho phatlalatsa diphetho tsa ditlhahlolo tsa materiki dikgokahanong tsa setjhaba le thunthetsa ditokelo tsa baithuti? | <b>[50]</b> |
| 1.5 | Tjhelete ya dithuso ya SASSA e fuwang batho ba sa sebetseng e ka fokotsa hape e ka eketsa mathata setjhabeng.                             | <b>[50]</b> |

Boha ditshwantsho tse latelang. Ebang o kgetha setshwantsho, ngola moqoqo o thehilweng hodima mohopolo o qholotswang ke sona maikutlong a hao o be o iqapele seholohlo. Se lebale ho etsa moralo, o boele o lekole tema ya hao botjha ka ho e hlaola diphoso.

1.6



[Setshwantsho sena se nkuwe ho tswa ho [www.vectorstock.com](http://www.vectorstock.com)]

**[50]**



1.7



[Setshwantsho sena se nkuwe ho tswa ho [www.ewn.co.za](http://www.ewn.co.za)]

[50]

1.8



[Setshwantsho sena se nkuwe ho tswa ho [www.sowetanlive.co.za/news](http://www.sowetanlive.co.za/news)]

[50]

**MATSHWAO OHLE A KAROLO YA A:**

**50**



**KAROLO YA B: DITEMA TSA KGOKAHANO****POTSO YA 2**

Kgetha mme o ngole ditema TSE PEDI tsa bolelele ba mantswe a 180 ho isa ho a 200 (dikahare feela) temeng ka nngwe. Se lebale ho etsa moralo, o boele o lekole tema ya hao botjha ka ho e hlaola diphoso.

**2.1 LENGOLO LA SEMMUSO**

Ngolla mosuwehlooho wa sekolo sa heno lengolo o mo kope hore dithuto tsa tlatsetso di se tswe bosiu.

**[25]****2.2 PUO**

Motswala wa hao o atlehile ho fumana lengolo la thuto setsheng sa thuto e phahameng mme wena o kgethuwe ho fana ka puo moketeng wa hae wa dikapeso. Ngola puo eo.

**[25]****2.3 ATIKELE E YANG KORANTENG**

Ngola atikele e yang koranteng moo o hlahisang ngongoreho ya hao mabapi le borakgwebo ba rekisetsang baahi dijo tse seng di tlotswe ke nako.

**[25]****2.4 PUISANO**

Ngola puisano e pakeng tsa moletsaphala le sebapadi se ipelaetsang ka ho fuwa kotlo e itseng papading ya sona.

**[25]****2.5 IMEILI**

Ngolla mokgatlo wa dithuso tsa ditjhelete tsa baithuti ba kojwana di mahetleng mme o batlisise ka kopo eo esale o e etsa ya ho fumanthsha basari.

**[25]****2.6 TEKOLOKAKARETSO**

O ne o etetse serapeng sa diphoofolo tse hlaha. Ngola Tekolokakaretso ka sebaka seo.

**[25]**

**MATSHWAO OHLE A KAROLO YA B:  
MATSHWAO OHLE A PAMPIRI ENA:**

**50  
100**








# basic education

Department:  
Basic Education  
**REPUBLIC OF SOUTH AFRICA**

## NATIONAL SENIOR CERTIFICATE



**KEREITI YA 12**

**SESOCHO PUO YA LAPENG (HL)**

**PAMPIRI YA BORARO (P3)**

**PUDUNGWANA 2022**

**TATAISO YA HO TSHWAYA**

**MATSHWAO: 100**

**APPROVED**

**DBE: E.M SKOSANA**

**UMALUSI: DR M MATSABISA**

**UMALUSI: MP THITO**

**DATE: 07 DECEMBER 2022**

**DATE: 07 DECEMBER 2022**

**DATE: 07 DECEMBER 2022**

**Tataiso ena ya ho tshwaya e na le maqephe a 10.**

**KAROLO YA A: MOQOQO****Dintlha tsa tataiso tsa meqoqo****1.1 Ka se ke ka bo hlotha bosiung boo!**

Mofuteng ona wa moqoqo, mohlahlobuwa o nahanisisa ntlha e itseng mme a nehelane ka maikutlo a hae.

**Dikahare tse ka lebellwang e ka ba tsena tse latelang:**

- Mohlahlobuwa a qoqe mme a bontshe diketsahalo tse neng di etsahala bosiung boo, tse entseng hore a se ke a bo hlotha.

[50]

**1.2 Ruri moahisane ke motho wa bohlokwa.**

Moqoqong ona mohlahlobuwa o lokela ho re hhalosetsa seabo sa moahisane maemong a matle a phedisano.

**Dikahare tse ka lebellwang e ka ba tsena tse latelang:**

- Mohlahlobuwa a qoqe ka kamoo moahisane a bang le thuso kateng maemong afe kapa afe a bophelo.

[50]

**1.3 Ke ne ke re ke a bapala athe ke ikenya tsietsing.**

Moqoqong ona mohlahlobuwa o lebelletswe ho re qoqela ka ho hlaka mme a bolele se ileng sa mo etsahalla ha a tla iphumana a le tsietsing ka lebaka la ho bapala.

**Dikahare tse ka lebellwang e ka ba tsena tse latelang:**

- Mohlahlobuwa a qolle ketsahalo e le nngwe e ileng ya mo etsahalla;
- Mohlahlobuwa a ka bua ka kamoo sena se ileng sa mo kenya tsietsing kateng, o phonyohile jwang le hore o ithutile eng ka ketsahalo eo.

[50]


**1.4 Na leano la mmuso la ho phatlalatsa diphetho tsa ditlhahlobo tsa materiki dikgokahanong tsa setjhaba le thunthetsa ditokelo tsa baithuti?**

Moqoqong ona mohlahlobuwa o kgetha lehlakore la hae mme a le tshehetse ka dintlha tse utlwahalang.

**Dikahare tse ka lebellwang e ka ba tsena tse latelang:**

- Mohlahlobuwa a qoqe ka bohlokwa ba ho phatlalatsa sephetho sa ditlhahlobo tsa materiki dikgokahanong tsa setjhaba.
- Ya hananang le sehlooho sena a qoqe kamoo ho phatlalatsa sephetho sa materiki dikgokahanong e leng ketso e thunthetsang ditokelo tsa baithuti kateng.

[50]



**1.5 Tjhelete ya dithuso ya SASSA e fuwang batho ba sa sebetseng e ka fokotsa hape e ka eketsa mathata setjhabeng.**

Moqoqong ona mohlahlobuwa o hlahisa mahlakore a mabedi a taba mme o a tshehetsa ka dintlha tse lekanang.

**Dikahare tse ka lebellwang e ka ba tsena tse latelang:**

- Mohlahlobuwa a qoqe ka melemo ya tjhelete ya dithuso tse fumanwang ke batho ba sa sebetseng.
- A boele a hlahise hape lehlakore le lebe la ho amohela tshehetso ena ya dithuso ke batho ba sa sebetseng.
- Mohlahlobuwa a hlahise ntlhakemo ya hae mabapi le tjhelete ya dithuso e fumanwang ke batho ba sa sebetseng.

[50]

**1.6 - 1.8 Setshwantsho sa 1.6, 1.7 le sa 1.8**


Moqoqong ona mohlahlobuwa o boha setshwantsho mme o iqapela sehlooho ka mohopolo wa sehlooho o qholotswang maikutlong a hae.

**Dikahare tse ka lebellwang e ka ba tsena tse latelang:**

- Moqoqo ona o ka ngolwa ho tswa lehlakoreng lefe kapa lefe, ho latela moelelo oo mohlahlobuwa a o fumanang ka setshwantsho.

[50]

**MATSHWAO OHLE A KAROLO YA A:** 50



## KAROLO YA A: MOQOQO

### Ditaelo ho motshwai:

- Mohlahlobuwa o lokela ho ngola ka sehlooho se le SENG FEELA karolong ya A, mme a ngole ka dihlooho tse PEDI karolong ya B.
- Karolo ka nngwe e na le ruburiki ya yona.
- Sebedisa diruburiki tseo o di fuweng bakeng sa ho tshwaya tema ka nngwe.
- Mohlahlobuwa a etse moralo bakeng sa tema ya hae.
- Ha mohlahlobuwa a **tswile lekoteng** moqoqong, etsa tsena tse latelang:
  - Mohlahlobuwa a abelwe matshwao bakeng sa dikahare ho fell a kqatong ya pele feela boemong bo tlase.
  - Mohlahlobuwa a abelwe matshwao bakeng sa tshebediso ya puo ho fell a kqatong ya pele feela boemong bo tlase.
  - Mohlahlobuwa a abelwe matshwao bakeng sa sebopetho ho fell a kqatong ya pele feela.
  - Mohlahlobuwa a etse moralo bakeng sa tema ya hae: Motshwai a lekole dintlha (mehopolo ya sehlooho le e e tshehetsang) ho bona kamoo e lebisang tlhahisong ya diratswana le tema yohle kateng.

### Tataiso bakeng sa ho tshwaya moqoqo:

Sehella lentswe kapa polelo e fosahetseng mola, o be o bontshe mofuta wa phoso hodima lentswe/polelo ka ho sebedisa matshwao ana a latelang:


/	bakeng sa ho arola mantswe a ngotsweng a kopantswe empa a lokela ho arolwa;
—, +	bakeng sa ho kopanya mantswe a arohantsweng empa a ngolwa a kopane;
mn	bakeng sa mongolo ( <i>orthography</i> ) o fosahetseng;
mp	bakeng sa mopeleto o fosahetseng;
mt	bakeng sa tshebediso ya matshwao a puo a fosahetseng;
p	bakeng sa puo e sa sebediswang ka nepo kapa ka tshwanelo/tlwaelo;
^	bakeng sa lentswe kapa karolwana ya lentswe e siilweng dipakeng tsa mantswe;
//	bakeng sa ho arola diratswana;
←	bakeng sa ha mohlahlobuwa a qadile polelo hara mola;
↑↓	bakeng sa ha mohlahlobuwa a fetoletse dintlha tsa hae a qadile ka eo a lokelang ho qetella ka yona.

### ELA TLHOKO:

- Sebedisa ruburiki ena e latelang ka nako tsohle ha o lekanyetsa meqoqo.
- Matshwao a 0–50 a arotswe ho ya ka dikgato tse 5 tsa ditlhaloso tsa phihlello.
- Lekgetheng la Dikahare, Puo le Setaele, tlhaloso e nngwe le e nngwe ya phihlello e arotswe habedi ho hlahisa boemo bo hodimo le boemo bo tlase; boemo bo bong le bo bong bo na le tlhaloso ya bona.
- Lekgetha la Sebopetho lona ha le a arolwa ka bokgoni bo nang le boemo bo hodimo le bo tlase.

### SENOTLOLO SA HO TSHWAYA:

Makgetha a tekanyetsa	Matshwao	Senotlolo
Dikahare le Moralo	30	DM =
Puo le Setaele le Tokiso ya diphoso	15	PST =
Sebopetho	05	Seb =
<b>Matshwao ohle</b>	<b>50</b>	



Difuperweng tsa tataiso ena ya ho tshwaya di se sebediswe ntle ho tumello

**KAROLO YA A: RUBURIKI YA HO LEKANYETSA MOQOQQO – (MATSHWAO A 50) SESOTHO PUO YA LAPENG (HL) – SLKT**

Makgetha a ho lekanyetsa	Phihello e babatsehang	Phihello e supang bogconi	Phihello e mahareng	Phihello ya motheo feela	Phihello e haellang
<b>DIKAHARE LE MORALO</b> Nehelano ya sehlolo; thophiso ya nehpolo le dintha, kebiloiko ya bameledi ba ditiba, matemisero le maemo Boembo bo hadimo	28–30  -nehelano e bontshang kutfwiso e babatsehang ya sehlolo, e supang bogconi bo ikethang; -nehpolo e bontsha boghetseke, e phephetsa monahano, mme ke e susitseng e. hophistsws ka tsela e ikethang babatsehang, mme e momahane ka tsiwane o no kenyeditswe selekela, mme le qetele	22–24  -nehelano e ralehiling hantle haholo -mehpolo e tsamaellana le sehlolo ka bofialo, e a kahilisa, mme e na le bopaki ba mehpolo e susitseng -o hophistsws hantle haholo, mme o momahane ka tsiwane o ho kenyeditswe selekela, mmele le qetele	16–18  -nehelano ke e kgotsotsang ditlhokoeko; -mehpolo e momahane mona le mane; kgotsotsang ka tsela e kgodisang, -o hophistsws ka tsela e utwiseshang mme o momahane ka tsiwane o ho kenyeditswe selekela, mmele le qetele	10–12  -nehelano e momahane mona le mane; -mehpolo ke e seng ya boitapelo, mme e sa hlakang; -o hophistsws ka tsela e utwiseshang mme o momahane ka tsiwane o ya nehelano selekela, mmele le qetele	4–6  -nehelano e tswiile lekoteng hoitang; -mehpolo ke e sa tsepamang e ditbaaneng; -ha e uliwahele, mme dintitha dia a phetakawo; -ha e a hophiswu ka tschwanelo le momahano ha e yo.
<b>MATSHWAO A: 30</b> Boembo bo hadimo	25–27  mosebetsi o tswiileng matsoho leha o haellwa ke dinthia tse ikethang tsa mogogo o babatseliang; -nehpolo ke e susitseng mme e bonifsha bochetsese; -o hophistsws hantle haholo ka tsela e ikethang, mme e momahane ka tsiwane o ho kenyeditswe selekela, mmele le qetele.	19–21  -Nehelano e radilweng hantle; -mehpolo ke e loketseng mme ke e thasafellsang -o hophistsws hantle ka tsela e bontshang bogconi, mme o momahane ka tsiwane o ho kenyeditswe selekela, mmele le qetele.	13–15  -Nehelano e a kgotsotsa leha e sa hiaka mona le mane -mehpolo e momahane le ho kgodisa ka tsela e mahareng -ho na le thophiso le momahano e itseng ho kenyeditswe selekela, mmele le qetele	7–9  -Nehelano boholo e tswiile lekoteng -mehpolo ha e a momahane ka tschwanelo, mme e a lahlensis -nehelano e na le bopaki bo tokolang haholo ba thophiso le momahano -tsehloliq, mme e dubakane	0–3  -boteklo ha bo ye ba ho arabela sethloonto -nehpolo e tswiile lekoteng ha e piethanha, ha e a nepahala tsehloliq, mme e a tsepama sethloonto, mme e dubakane
<b>PUO SETAELLE TOKISO YA DIPHOSO</b> Sehalo, rejisetara, seaele, tlotlontsws ke tse loteleang sepho tsipheo, baamohedi ba ditiba mmoho le maemo -tshebediso ya puo e a kgetha, mme e bontsha boitshepo ka tsela e isothang, baamohedi ba ditiba mmoho le maemo, -tshebediso ya puo e matla mmne ho sebeditswe sehalo se lckerseng ka nako tsiohe; -o sebeditswe sehalo se setfutu, se sumusetsang puo ka tsela e ikethang -bohalo ba mosebelisi ha bo na diphosu tsia tshebediso ya puo le mopelelo; -o radilwe hantle haholo. -o radilwe hantle haholo.	44–45  Boembo bo hadimo	11–12  - sehalo, rejisetara, seaele le tlotlontsws di lotele sepho, baamohedi ba ditiba mmoho le maemo, -tshebediso ya puo e matla mmne ho sebeditswe sehalo se lckerseng ka nako tsiohe; - o sebeditswe sehalo se setfutu, se sumusetsang puo ka tsela e ikethang -bohalo ba mosebelisi ha bo na diphosu tsia tshebediso ya puo le mopelelo; -o radilwe hantle haholo.	8–9  - sehalo, rejisetara, seaele le tlotlontsws di lokele sepho, baamohedi ba ditiba mmoho le maemo -tshebediso ya puo ke e loketseng ka tsela ya motheo -setalo mmoho le moelego o halitswang ke tsema tse sa tokelang -ho sebeditswe tlotlontsws ya motheo feela	5–6  -setalo, rejisetara, seaele le tlotlontsws di lokeset sepho, baamohedi ba ditiba mmoho le maemo -tshebediso ya puo ke e loketseng, mme e fetisa moelego ka tsiwane o -puo ya bonono ke e boketseng, mme e sebeditswe ka tsiwane o -sehalo se sebeditswe tlotlontsws ya tsiwane o, -o radilwe ka tsela e mahareng feela	0–3  -puo e sebeditswe tlotlontsws ha e e ultwiseshang -setalo, rejisetara, seaele le tlotlontsws ha di a lolela baamohedi ba ditiba, sepho le maemo -tshebediso ya tlotlontsws e baamohedi ba ditiba, sepho le maemo -tsehloliq, mme e a tsepama sethloonto, mme e dubakane
<b>MATSHWAO A: 15</b> Boembo bo hadimo	10  -tshebediso ya puo ke e nepahetseng, mme e susumetsang sehalo sa temu -senalo ke e matla mme ke e loketseng; -ho na le diphosu tse seng kae tsia puo le tsia mopelelo; -o radilwe hantle.	7  -tshebediso ya puo ke e kgotsotsang leha ho na le ho se tsamaellane mona le mane -Ka kakareto sehalo ke e loketseng leha puo ya bonono e le e haellang	4  -puo ke ya motheo feela, mme e sebeditswe ka tsala e haellang -popho ya diplolelo ke e tschwanelo -tsehloliq, mme e a tsepama sethloonto, mme e dubakane	2  -puo ke ya motheo feela, mme e sebeditswe ka tsala e haellang -popho ya diplolelo ke e tschwanelo -tsehloliq, mme e a tsepama sethloonto, mme e dubakane	0–1  -meropol o ya bohlkwa e a haella -dipolelo le diratswana di na le dipphoso tsie tseng -mogogo ha o na molelo o lebeletseng
<b>SEBOPHEHO</b> Makgetha a tema: popoho ya dipolelo le kgodiso ya diratswana.	5  -kgodiso ya sellollo ka tsela e babatsehang -karoloso ya nehpolo ya sehlolo ka e ikethang -dipolelo le diratswana di bopiliwe hantle; -mogogo o ntsse o hahisa moelego.	4  -mehpolo ke e hodsang andisaeng e mahareng -dipolelo le diratswana di bopiliwe hantle; -mogogo le diratswana di bopiliwe hantle; -mogogo le diratswana di bopiliwe hantle	3  -mehpolo ke e hodsang andisaeng e mahareng -dipolelo le diratswana di bopiliwe hantle; -mogogo le diratswana di bopiliwe hantle	2  -meng ya meropol o ya e ultwahlang -dipolelo le diratswana di na le dipphoso tsie tseng	0–1  -meropol o ya bohlkwa e a haella -dipolelo le diratswana tsie tseng -mogogo ha o na molelo o lebeletseng
<b>MATSHWAO A: 5</b>					Phetla

Difupeweng tsa tataiso ena ya ho tshwya di se sebeditswe nte ho tumello



PAPERS FOR GRADE 12 EXAMINATIONS 2022

2022

12

A4


## KAROLO YA B: DITEMA TSA KGOKAHANO

### POTSO YA 2

#### 2.1 LENGOLO LA SEMMUSO

##### **Sebopoho**

- Diaterese di pedi;
- Aterese ya *mongodi* wa lengolo e ngolwa ho tloha mahareng a leqephe ho leba ka letsohong le letona, e nto latelwa ke *letsatsi*, *kgwedi* le *selemo*, feela jwalo ka lengolo la setlwaedi;
- Aterese ya *ya ngollwang* (moamohedi) e ngolwa ka letsohong le letshehadi. Aterese ya moamohedi e etellwe pele ke maemo a tshebetso a ya ngollwang, ebe ho latela aterese ya hae ka botlalo.
- Tlasa aterese ho ngolwe tumediso (monghadi, mofumahadi kapa mofumahatsana) ka botlalo, e seng dikgutsufatso (Mong/Mof, Mofts).
- Tlasa tumediso ho ngolwa *mola wa sehlooho* – o totobatsang sepheo sa lengolo leo.
- Kamora mola wa sehlooho ho ngolwa seratswana sa selelekela seo e leng ntshetsopele ya ditaba.
- Ho feta mona seratswana se seng le se seng ke se matlafatsang mahlakore a fapaneng a taba eo ho buuwang ka yona. Ho suiwe mola pakeng tsa diratswana.
- Qetelo le yona ke ya puo ya semmuso, mme e ka ngolwa e le 'Ka botshepehi', 'Wa tsena', 'Ka boikokobetso', jj.
- Ya ngolang lengolo o lokela ho saena pele. A nto ngola lebitso la hae ka botlalo ka tlase.



##### **Dikahare tse ka lebellwang e ka ba tsena tse latelang:**

- Mohlahlobuwa a kope mosuwehlooho hore dithuto di se tswe bosiu.
- A totobatse mabaka a kopo eo ya hae, Mhl. batswadi ba a lwana, dinokwane di a ba sokodisa/tlatlapa tseleng ha ba kgutlela lapeng jj.
- A ka boela a fana ka tharollo mabapi le qaka ena, jk. ho kena dithuto mafelong a beke e le ho kwala sekgeo seo.

[25]

#### 2.2 PUO

##### **Sebopoho**

- Puo e ka ba polelo kapa polediso ya bohlale, e tla hohela le ho qahamisa ditsebe tsa bamamedi.
- Dintlha di hlophiswe ka boqhetseke hore puo e phalle.
- Dipolelo e be tse kgutshwane, tse kenyeditseng bonono ho natefisa.
- Puo e be le phallo: ho be le selelekela, mmele wa dintlha tse momahaneng le qetelo e monate.
- Dintlha e be tsa nnete.

##### **Dikahare tse ka lebellwang e ka ba tsena tse latelang:**

- Mohlahlobuwa a lebohe ho fuwa sebaka sa ho etsa puo;
- A totobatse sepheo sa ho nehelana ka puo eo, e leng ho thoholetsa motswala wa hae ha a atlehile ho fumana lengolo la thuto setsheng sa thuto e phahameng.

[25]

## 2.3 ATIKELE E YANG KORANTENG

Ena ke tokomane ya dikgokahano e yang koranteng.

### Sebopoho

- Atikele e ba le sehlooho se matla se bileng se hohela mahlo a mmadi;
- Lebitso la moqolotsi wa ditaba le sebaka seo atikele e ngolletsweng teng di ngolwa ka hodima seratswana sa pele;
- E arolwa ka dikholumo tse bopilweng ka diratswana tse kgutshwane;
- Ditaba di hlahiswa ka sebopoho sa phiramiti/fanele.

**ELA TLHOKO:** Ha mohlalobuwa a sa ngola atikele ka mokgwa wa dikholumo/boloko, a se fuwe kotlo.

### Dikahare tse ka lebellwang e ka ba tsena tse latelang:

Mohlalobuwa a hlahise ngongoreho ya hae mabapi le borakgwebo ba rekisetsang baahi dijo tse tlotsweng ke nako ya tsona.

[25]

## 2.4 PUISANO

Ena ke tema e ngolwang ho hlahisa puisano e teng dipakeng tsa batho ba babedi kapa ho feta.

### Sebopoho

- Puisano e ngolwa kamehla e le ho pao ya mmui, empa matshwao a di-a-bulwadi-a-kwalwa ha a sebediswe. Di ka sebediswa feela ha a qotsitse sebui se itseng.
- Lebitso la sebui le ngolwa ka letsohong le letshehadi la leqephe, le bile le latelwa ke letshwao la kgutlo pedi.
- Polelo e nngwe le e nngwe e lokela ho ba karabelo ya polelo e sa tswa buuwa.
- Sehalo le pao tse sebediswang di tla itshetleha kamanong ya dibui.

### Dikahare tse ka lebellwang e ka ba tsena tse latelang:

Mohlalobuwa a ka ngola ka puisano pakeng tsa moletsaphala le sebapadi se ipelaetsang ka ho fuwa kotlo e itseng papading ya sona.

Ela tlhoko: Ha mohlalobuwa a ngotse Nna: le Wena: a fuwe kotlo sebopohong sa puisano hore a tle a ithute ho ngola ka nepo. Sena se lokela ho lokiswa dikolong kwana.



[25]

## 2.5 IMEILI

Molaetsa wa imeili ke tsela e ntjha ya moraorao, e kgemang mmoho le thekenoloji e sebediswang kajeno. Molaetsa ona o ngolwa ka dikhomputa le ka disselefounu. Sepheo se seholo sa molaetsa wa imeili ke ho fetisa ditaba ka potlako.

### Sebopoho

- Mongodi le mongollwa ba lokela ho ba le diaterese tsa imeili.
- Diaterese tsa batho ba bang ba ka romellwang molaetsa oo, di ba le sebaka sa tsona ka tlasa ya ya romellwang molaetsa. Sebaka seo se hlahiswa ka ditlhaku Cc, mme diaterese tsa imeili tsa batho bao di a hlahella.
- Ho ka boela ha ba le batho ba bang hape ba ka romellwang molaetsa oo empa diaterese tsa diimeile tsa bona di sa hlahelle moo molaetseng, mme sebaka seo se hlahiswa ka ditlhaku Bcc.
- Ka mora sebaka sa diaterese ho ba le sebaka sa ho ngola sehlooho sa molaetsa. Sehlooho sa molaetsa wa imeili se lokela ho ngolwa hantle, se hlake, se utlwisisehe.

- Ka tlasa seholohoh ho latela sebaka sa ho ngola molaetsa.
- Ditumediso e be tse kgutshwane kaha ho bolokwa nako.
- Qetelo e be ya semmuso, 'Ka botshepehi', 'Wa hao ka boikokobetso', jj.

**Dikahare tse ka lebellwang e ka ba tsena tse latelang:**

- Mohlahlobuwa a ngole ka sepheo sa imeili e leng ho batlisisa ka kopo eo esale a e etsa ya ho fumantshwa basari. [25]

**2.6 TEKOLOKAKARETSO**

Ke mofuta wa tema o kang kgutsufatso mme o hlahisa maikutlo a akaretsang a motho ka sebaka se itseng.


**Sebopoho**

- Sebopoho sa tekolokakaretso se tla nka sebopoho sa moqoqo;
- Se lokela hore se be le selelekela, mmele le qetelo.

**Dikahare tse ka lebellwang e ka ba tsena tse latelang:**

- Mohlahlobuwa a fane ka kgutsufatso ya serapa sa diphoofolo mme a sebedise maemedi a motho wa pele kapa a mmui.
- Mohlahlobuwa a hlahise mahlakore a matle le a mabe ka sebaka seo.
- Pheletsong a hlahise maikutlo a ahlolang hodima seo a ngolang ka sona mme le ditshisinyo di ka kenyelletswa. [25]

MATSHWAO OHLE A KAROLO YA B:	50
MATSHWAO OHLE A PAMPIRI ENA:	100



## KAROLO YA B: DITEMA TSA KGOKAHANO

### Ditaelo ho motshwai:

- Mohlahlobuwa o lokela ho ngola DITEMA TSE PEDI feela karolong ya B.
- Karolo ya B e na le ruburiki ya yona.
- Sebedisa ruburiki eo o e fuweng bakeng sa ho tshwaya tema ka nngwe.
- Mohlahlobuwa a etse moralo bakeng sa tema ya hae.
- Ha mohlahlobuwa a **tswile lekoteng** nehelanong etsa tsena tse latelang:
  - Mohlahlobuwa a abelwe matshwao bakeng sa dikahare ho fella kqatong ya pele feela.
  - Mohlahlobuwa a abelwe matshwao bakeng sa tshebediso ya puo ho fella kqatong ya pele feela.
  - Mohlahlobuwa a abelwe matshwao bakeng sa sebopetho ho fella kqatong ya pele feela.
  - Mohlahlobuwa a etse moralo bakeng sa tema ya hae: Motshwai a lekole dintlha (mehopolo ya sehlooho le e e tshehetsang) ho bona kamoo e lebisang tlhahisong ya diratswana le tema yohle kateng.

### Tataiso bakeng sa ho tshwaya ditema tsa kgokahano:

Sehella lentswe kapa polelo e fosahetseng mola, o be o bontshe mofuta wa phoso hodima lentswe/polelo ka ho sebedisa matshwao ana a latelang:


- |      |   |
|------|---|
| /    | bakeng sa ho arola mantswe a ngotsweng a kopantswe empa a lokela ho arolwa;                         |
| —, + | bakeng sa ho kopanya mantswe a arohantsweng empa a ngolwa a kopane;                                 |
| mn   | bakeng sa mongolo ( <i>orthography</i> ) o fosahetseng;   |
| mp   | bakeng sa mopeleto o fosahetseng;   |
| mt   | bakeng sa tshebediso ya matshwao a puo a fosahetseng;   |
| p    | bakeng sa puo e sa sebediswang ka nepo kapa ka tshwanelo/tlwaelo;                                   |
| ^    | bakeng sa lentswe kapa karolwana ya lentswe e siilweng dipakeng tsa mantswe;                        |
| //   | bakeng sa ho arola diratswana;  |
| ←    | bakeng sa ha mohlahlobuwa a qadile polelo hara mola;  |
| ↑↓   | bakeng sa ha mohlahlobuwa a fotoletse dintlha tsa hae a qadile ka eo a lokelang ho qetella ka yona. |

### ELA HLOKO:

- Sebedisa ruburiki ena e latelang ka nako tsohle ha o lekanyetsa ditema tsa kgokahano.
- Matshwao a 0–25 a arotswe ho ya ka dikgato tse 5 tsa ditthaloso tsa phihlelo.

### SENOTLOLO SA HO TSHWAYA:

Makgetha a Tekanyetsa	Matshwao	Senotlolo
Dikahare, Moralo le Sebopetho	15	DMS =
Puo, Setaele le Tokiso ya diphoso	10	PST =
<b>Matshwao ohle</b>	<b>25</b>	



## RUBURIKI YA HO LEKANYETSA TEMA YA KGOKAHANO – SESOTHO PUO YA LAPENG [MATSHWAO A 25]

Makgetha a ho lekanyetsa	Phihlello e babatsehang	Phihlello e supang bokgoni	Phihlello e mahareng	Phihlello ya motheo feela	Phihlello e haellang
DIKAHARE, MORALO LE SEBOPHEHO	13–15	10–12	7–9	4–6	0–3
(Nehelano le mehopolo)  Ho rala, ho hlophissa mehopolo  Kelohloko ya maikemisetso, baamohedi ba ditaba le matshwao/makgetha a tema le maemo  MATSHWAO A: 15	-Nehelano e babatsehang ya seholoho e supang bokgoni bo ikgethang -Mehopolo e matla, e sutsitseng -Tsebo e batsi ya makgetha a mofuta ona wa tema -Nehelano ha e kgere e tsipame seholohong -Mehopolo le dikahare ke tse momahaneng, tse halositsweng ka botebo, mme dinthla di tshehetsa seholoho -Mehopolo le dikahare ke tse momahaneng -Dinthla tsolie di tshehetsa seholoho, mme di halositswae ka botebo -Sebopheho ke se nepahetseng	-Nehelano e ntle haholo e bontshang tsebo e ntle ya makgetha a mofuta ona wa tema -Nehelano ha e kgere e tsipame seholohong -Mehopolo le dikahare ke tse momahaneng, tse halositsweng ka botebo, mme dinthla di tshehetsa seholoho -Sebopheho ke se nepahetseng	-Nehelano e lekaneng e bontshang tsebo ya makgetha a mofuta ona wa tema -Nehelano e na le tsepamo e itseng feela seholohong mme ho na le ho kgera ho itseng -Mehopolo le dikahare di na le momahano e amohlehang -Ke dinthla tse itseng feela tse tshehetsang seholoho -Ka kakaretso sebopheho ke se loketseng empa se nang le diphoso tse mmalwa	-Nehelano ya motheo e bontshang tsebo ya makgetha a mofuta ona wa tema -Nehelano ha e a tsepamo seholohong ka ho pethahala mme e a kgera -Mehopolo le dikahare ha se kameha di momahaneng -Seholoho se tshehetswa ke dinthla tse itseng feela -Sebopheho se foofo feela, mme se na le bohlotsa bo boholo	-Nehelano e fotobatsa kgaello ya tsebo ya makgetha a mofuta ona wa tema -Moellelo o nyotobetswa ke ho kgera ho hoholo -Mehopolo le dikahare ha di na momahano -Ke dinthla tse mmalwa haholo tse tshehetsang seholoho -Ha ho na boiteko bo entsweng ho sebedisa sebopheho se nepahetseng
PUO, SETAELE LE TOKISO YA DIPHOSO	9–10	7–8	5–6	3–4	0–2
Sehalo, rejistara, setaele, maikemisetso, baamohedi ba ditaba le maemo.  Tshebediso ya puo, tlwaelo ya tshebediso ya puo, kgetho ya mantswe, matshwao a puo le mopeletso.	-Sehalo, rejistara, setaele le tlottonswe di loketse maikemisetso, baamohedi ba ditaba le maemo ka tsela e babatsehang -Tshebediso ya puo e nepahetseng e bileng e bopheile hantle -Tshebediso ya tlottonswe ke e lekaneng -Diphoso ha se tse nyotobetsang moeelo	-Sehalo, rejistara, setaele le tlottonswe di loketse maikemisetso, baamohedi ba ditaba le maemo -Nehelano e na le diphoso tse itseng tshebediso ya puo -Tshebediso ya tlottonswe ke e lekaneng -Diphoso ha se tse nyotobetswe	-Sehalo, rejistara, setaele le tlottonswe ha di dumellane le maikeimeso, baamohedi ba ditaba le maemo -Nehelano e tletsediphoso tse ngata -Tshebediso e seng kae ya tlottonswe -Moellelo o nyotobetswe	-Sehalo, rejistara, setaele le tlottonswe di loketse maikemisetso, baamohedi ba ditaba le maemo hanyane -Tshebediso ya puo e fosahets'e bibile e tletsediphoso tse ngata -Tshebediso ya tlottonswe ke e lekaneng -Diphoso ha se tse nyotobetsang moeelo	-Sehalo, rejistara, setaele le tlottonswe ha di dumellane le maikeimeso, baamohedi ba ditaba le maemo -Nehelano e tletsediphoso tse ngata -Tshebediso e seng kae ya tlottonswe -Moellelo o nyotobetswe haholo